

Gireidi ya 3

Tshivenda

Luambo Lwa Nyengedzedzo
Lwa Vhuvhili



THEMO YA 1

Rine	
Vhege ya 1	2
Vhege ya 2	4
Vhege ya 3	6
Khonani	
Vhege ya 4	8
Vhege ya 5	10
Vhege ya 6	12
Mut̄a wa hashu	
Vhege ya 7	14
Vhege ya 8	16
Vhege ya 9	18
Vhege ya 10	20

THEMO YA 2

U renga	
Vhege ya 11	22
Vhege ya 12	24
Vhege ya 13	26
Tshikoloni	
Vhege ya 14	28
Vhege ya 15	30
Vhege ya 16	32
Mutsho na khalañwaha	
Vhege ya 17	34
Vhege ya 18	36
Vhege ya 19	38
Vhege ya 20	40

THEMO YA 3

Bulasini	
Vhege ya 21	42
Vhege ya 22	44
Vhege ya 23	46
Mitambo	
Vhege ya 24	48
Vhege ya 25	50
Vhege ya 26	52
Zwipuka	
Vhege ya 27	54
Vhege ya 28	56
Vhege ya 29	58
Vhege ya 30	60

THEMO YA 4

Zwiñiwa	
Vhege ya 31	62
Vhege ya 32	64
Vhuendedzi	
Vhege ya 33	66
Vhege ya 34	68
Vhege ya 35	70
U pembela	
Vhege ya 36	72
Vhege ya 37	74
Vhathu vha no ri thusa	
Vhege ya 38	76
Vhege ya 39	78
Vhege ya 40	80

1

Rine

Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso
ni ambe nga zwine na
khou vhona.

Ndi pfì Rama.

Ndi pfì Nana.

Ndi pfì Joe

mukhwama
wa u beba.



Keke ndi nwana.

Rama u na miñwaha miraru. U dzhena khireše.

Nana u na miñwaha ya sumbe. U kha Gireidi ya I.

Joe u na miñwaha ya ṭahe. U kha Gireidi ya 3.

Maipfi

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi línwe na línwe.

	mutukana		tshifhatuwo		3	raru
	musidzana		muvhili		7	sumbe
	duvha la mabebo		mukhwama wa u beba		9	tahe

Mibvumo


Bulani maipfi aya ni thetshelene miungo ya mibvumo ya u thoma:



dodo	dodo
dindi	dindi

Vhandani

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi linwe na linwe.



na na



mu vhi li



mu khwa ma



du vha

Itani ndowendowe ni vhavhili (phere)

Vhudzisani khonani yanu uri:

A: Ni na miñwaha mingana?

B: Ndi na miñwaha ya ____.

A: Duvha la mabebo lanu li lini?

B: Duvha la mabebo langa ndi la ____.

A: Ni kha gireidi ifhio?

B: Ndi kha gireidi ya ____.

What is the name of your school?

What is your teacher's name?

Itani ndowendowe ni na Pule na Pam

Mmbudzeni uri
ni muthude.



Nhe ndi
_____.



Ditoleni. Nambatedzani
zwitikara kha siatari la 20.

20

Kha ri nwale

Dioleni tshifanyiso ni dadze garata iyi.



Dzina:

Miñwaha:

Mutukana:

Musidzana:

Tshikolo:

Gireidi:

Mudededzi:

2

Zwine zwa ntakadza

namela


Ndi pfana na u namela
baisigiri yanga.

imba

tshina

Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso
ni ambe nga zwine na
khou vhona.



Ndi pfana na u tamba
bola ya milenzhe.

Ndi pfana na u imba na u
tshina.



Ndi pfana na u bika.
Tshukhwii!

Maipfi

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u
thoma ya ipfi linwe na linwe.

	baisigiri		khokho		bawele
	bada		vhuno		lebula
	mmbete		khando		bugu

Mibvumo

Bulani maipfi aya ni thetshelese miungo ya mibvumo ya u thoma:



beba

bibi

baba

bande

Vhandani

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi linwe na linwe.



tshi



na



e



de



la



vha



la



bi



ka

Itani ndowendowe ni vhavhili (phere)

Sumbani tshifanyiso ni vhudzise khonani yanu uri:

U khou ita mini?



U khou tshina.



U khou bika.

O edela.



U khou tamba bola ya milenzhe.

U khou vhala bugu.

O namela baisigiri.

Itani ndowendowe ni na Pule na Pam

Vhudzani Pule zwine na takalela u ita na zwine ni si zwi takalele.



Ri tshimbila ri tshi amba

Vhudzisani khonani tharu ni ri:
Ni takalela u ita mini?



Ditoleni. Nambatedzani zwitikara kha siatari la 20.

20

Kha ri nwale

Nwalani zwine na zwi takalela na zwine ni si zwi takalele.

Ndi takalela _____ na _____.

A thi takaleli _____ na _____.

Tshiñwe tshifhinga ndi takalela _____ na _____.

3

Vhudele



Ndi ḥtamba ḫuvha ḥinwe na ḥinwe. Ndi a ḥtamba zwanda.
Nda ḥtamba khofheni. Ndi a ḥtamba mano. Nda gama mavhudzi. Ndi pfana na vhudele.

Maipfi

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi ḥinwe na ḥinwe.

	tshisibe		mađi		mavhudzi
	shamphuu		gamu		tshanda
	buratsho ya mano		tshitavhula		mano

Mibvumo

Bulani maipfi aya ni thetshelese miungo ya mibvumo ya u thoma:

m

meme	misi
monde	mama

Vhandani

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi linwe na linwe.



ma di



ba ke te



sha wa ra



sha mphuu

Itani ndowendowé ni vhavhili (phere)

Sumbani tshifanyiso ni vhudzise khonani yanu uri:

U khou ita mini?



U khou tamba mano.



U khou tamba zwanda.



U khou burasha mavhudzi.

Ri tshimbila ri tshi amba

Edziselani nyito nthihi ya u dikunakisa ni ri khonani dzañu dzi ambe uri ni khou ita mini.



Ditoleni. Nambatedzani zvitikara kha siatari la 20.

20

Kha ri nwale

Nwalani maipfi ane a khou tahela.

tshitavhula tshisipe gamu buratsho




U khou hwahwadza mano nga _____.



U khou gama mavhudzi nga _____.



U khou tamba zwanda nga _____.



U khou tamba khofheni nga _____.

Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso
ni ambe nga zwine na
khou vhona.



Ndi a takala musi ndi tshi tamba na khonani
dzanga.

Ndi a takala musi ndi tshi tamba na mmbwa yanga.

Ndi a ḫungufhala musi ndi si na wa u tamba nae.

Maipfi

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi linwe na linwe.

	takala		lila		tamba
	ᬁungufhala		ñwethuwa		tshifuwohaya
	sinyuwa		khonani		manngi wa pikiniki

Mibvumo

Bulani maipfi aya ni thetshelese miungo ya mibvumo ya u thoma:

n

naka	nisa
neta	nona

Itani ndowendowe ni vhavhili (phere)

Sumbani tshifanyiso ni vhudzise khonani yanu uri:

U khou dipfa nga ndilade?



O tungufhala.



O takala.

Vhudzani khonani yanu uri:

Ndi a takala musi _____.

Ndi a tungufhala musi _____.

Kha ri nwale

Talani mutalo ni tshi livhanya mafhungo na tshifanyiso tshone.



takala

tungufhala

ofha

lila

sinyuwa

Vhandani

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi linwe na linwe.



li



la



ta



ka



la



si



nyu

wa



linwe



thu



wa

Itani ndowendowe ni na Pule na Pam

Vhudzani Pule uri ni dipfa nga ndilade namusi.



Ditoleni. Nambatedzani zwitikara kha siatari la 20.

20



Ri pfana na u tamba. Ri pfana na u swenda. Ri pfana na u vhala. Ri pfana na u dembetita. Ri pfana na u thusa vhañwe.

Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso ni ambe nga zwine na khou vhona.

Maipfi

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi línwe na línwe.

	gidima		swenda		thamuwa
	raha		dembetita		bambela
	vhala		gonya		dzula

Mibvumo

Bulani maipfi aya ni thetshelese miungo ya mibvumo ya u thoma:

P

pala

pika

peta

posa

Vhandani

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi linwe na linwe.



ra



he



la



ta



mbe



la



go



nye



la



ba



mbe



la

Itani ndowendowe ni vhavhili (phere)

Sumbani tshifanyiso ni vhudze khonani yanu uri:



Ri pfana na u bambela.



Ri pfana na u vhala.



Ri pfana na u dembetita.



Ri pfana na u raha.

Itani ndowendowe ni na Pule na Pam



Vhudzani Pule uri
inwi na khonani
dzanu ni t̄wa ni tshi
khou ita mini.




Ditoleni. Nambatedzani
zwitikara kha siatari la 20.

20

Kha ri nwale

Thusani khonani idzi uri dzi wanane.





Ri pfana na u bika.

Ri baka khekhe.

Ri phathini.

Kha ri diphine.

Maipfi

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi linwe na linwe.

	tshiṭofu		khekhe		faduku
	tshibandedzi		khaphukhekhe		dou/suko
	pani		fulauru		tshitshei

Mibvumo

Bulani maipfi aya ni thetshelese miungo ya mibvumo ya u thoma:

f

fara

findi

fefe

fula

Vhandani

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi ḥinwe na ḥinwe.



bi



ka



pha



thi



ba



ta



ka



mba

Itani ndowendowe ni vhavhili (phere)

Vhudzisani khonani yanu uri:

Ndi nne nnyi?



Ndo itwa nga ngilasi nahone ni nwa nga nne.

Ndi a fhira nahone ndi wa u tshea.

Ndi a bakiwa nda liwa phathini dza mabebo.

Ndi wa muṭada, ndi liwa ndo swotolwa.

Itani ndowendowe ni na Pule na Pam



Ni diphina nga u ita mini?



Ndi bakela u diphina.



Ditoleni. Nambatedzani zwiṭikara kha siṭari ḥa 21.

21

Phindulio: (1) ngliasi, (2) lufhang'a, (3) khaphukheke, (4) munova.

Kha ri nwale

Itani thikhi kha zwithu zwine na zwi kona. ✓



Ndi a kona u ita sangwetshi.



Ndi a kona u ṭanzwa zwigodelo.



Ndi a kona u vhofha zwienda.



Ndi a kona u vhada madabula.



Ndi a kona u dzima khandela.



Ndi kona u swiela fhasi.

Muṭa wa hashu

Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso
ni ambe nga zwine na
khou vhona.



Muṭa wa hashu ndi muhulu. Ri pfana na u dalela makhulu wa mukegulu (makhulutshisadzi) na vha mukalaha (makhulutshinna). Ri vhonana na vhazwala, makhotsimunene, vhomalume na vhomakhadzi.

Maipfi

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi ḥinwe na ḥinwe.

	mme		makhulutshisadzi		muzwala
	khotsi		makhulutshinna		malume/khotsimunene/ khotsimuhulu
	khaladzi/mukomana/ murathu		khaladzi/mukomana/ murathu		mmane/mmehulu/ makhadzi

Mibvumo

Bulani maipfi aya ni thetshelese miungo ya mibvumo ya u thoma:



raru	rina
rera	ruma

Vhandani

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi linwe na linwe.



m



me



kho



tsi



kha



la



dzi



mu



ko



ma



na

Itani ndowendowe ni vhavhili (phere)

Sumbani tshifanyiso ni vhudze khonani yanu uri:



Havha ndi mme anga.



Havha ndi khotsi anga.



Hoyu ndi khaladzi/mukomana wanga.



Havha ndi makhulu wanga vha mukegulu.

Itani ndowendowe ni na Pule na Pam

Mmbudzenivho
nga vha muta wa hanu.




Ditoleni. Nambatedzani
zwitikara kha siatari la 21.

21

Kha ri ole

Oiani tshifanyiso tsha muta wa hanu ni riale uri nnyi ndi nnyi.



Koli u na vhulenda.

Koli u thusa makhulu wawe

U lela kurathu kwawe.

U thogomela khonani dzawe.

Kha ri ambe

Lavhelesani
tshifanyiso ni
ambe nga zwine
na khou vhona.

Maipfi

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi linwe na linwe.

	vhana		rann̄davhula		zwifuwo
	mut̄a		mbudzi		maluvha
	ñwana		kholomo		ngade

Mibvumo

Bulani maipfi aya ni thetshelene miungo ya mibvumo ya u thoma:

S

sase

sika

selā

sola

Vhandani

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi linwe na linwe.



vha



na



ma



lu



vha



nwa



na



nga



de

Itani ndowendowe ni khonani yanu

Itani ndowendowe ya litambwa ni na khonani yanu.

A: Hello, nne ndi pfì _____.

B: Hello, nne ndi pfì _____.

A: No vuwa hani?

B: Ndo vuwa zwavhuđi.



Ditoleni. Nambatedzani
zwitikara kha siatari la 21.

21

Itani ndowendowe ni na Pule na Pam

Hello.



No vuwa
hani
namusi?



Ri tshimbila ri tshi amba

Vhudzisani khonani tharu ni ri:
Ni thusa nga u ita mini hayani?

Kha ri nwale



zwipuka - vhana - ngade - nwana

Nwalani maipfi ane a khou tshela.



Ri tea u vhavhalela _____.



Ri tea u lela _____.



Ri tea u vhavhalela _____.



Ri tea u vhavhalela _____.

9

Mahayani

Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso ni ambe nga zwine na khou vhona.



Ri bika khishini.

Ri ṭamba bafurumu.

Ri edela kamarani.

Ri ṭalela TV lonzhi.

Maipfi

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi linwe na linwe.

	ṭafula		TV		khetheni
	tshidulo		sofa		fasitere
	firidzhi		luvhone		bunga/thoilethe

Mibvumo

Bulani maipfi aya ni thetshelise miungo ya mibvumo ya u thoma:



tata	tita
teta	tota

Vhandani

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi linwe na linwe.



Itani ndowendowe ni vhavhili (phere)

Sumbani tshifanyise ni vhudze khonani yanu uri:



Hetshi ndi **tshitofu**.



Heli ndi **fasitere**.



Heyi ndi **tafula**



Holu ndi **luvhone**.

Ri tshimbila ri tshi amba

Edziselani tshiinwe tshithu tshine na tshi ita hayani. Irini khonani dzañu dzi humbulele zwine na khou ita.






Ambani uri:
Ni khou bika.



21

Kha ri nwale

Itani thikhi **tswuku** ✓ kha zwi no wanala khishini, zwa kamarani nga thikhi ya **lutombo** ✓ na zwa bafurumu nga thiki **dala** ✓.



10

Ditoleni



1

Ni kha di elewa
majifi aya?

1



mutukana

STICKER

tshifhatuwo

STICKER

raru



musidzana

STICKER

muvhili

STICKER

sumbe



duvha la mabebo

STICKER

bege ya u beba

STICKER

tahe

2



baisigiri

STICKER

khokho

STICKER

bawele



bada

STICKER

vhuno

STICKER

lebula



mmbetē

STICKER

khando

STICKER

bugu

3



tshisibe

STICKER

madi

STICKER

mavhudzi



shamphuu

STICKER

gamu

STICKER

tshanda

buratsho ya
mano

STICKER

tshitavhula

STICKER

mano

4



takala

STICKER

lila

STICKER

khonani



tungufhala

STICKER

nwethuwa

STICKER

tshifuwohaya



sinyuwa

STICKER

tamba

STICKER

manngi wa
phikiniki

5



gidima

STICKER

swenda

STICKER

thamuwa

2

Nambatedzani
zičikara ho teaho.

3

Sumbani tshifanyiso ni
vhudzise khonani yanu uri:

Ndi mini
itshi?

5

STICKER

vhala

STICKER

dembetiti

STICKER

bambela

6

STICKER

tshitɔfu

STICKER

khekhe

STICKER

faduku

STICKER

tshibandedzi

STICKER

khaphukhekhe

STICKER

dou/suko

STICKER

pani

STICKER

fulauru

STICKER

tshitshei

7

STICKER

mme

STICKER

murathu

STICKER

mmemuhulu

STICKER

khotsi

STICKER

makhulutshisadzi

STICKER

malume

STICKER

khaladzi

STICKER

makhulutshinna

STICKER

muzwala

8

STICKER

vhana

STICKER

ranndavhula

STICKER

phukha

STICKER

mutɔa

STICKER

mbudzi

STICKER

maluvha

STICKER

ńwana

STICKER

kholomo

STICKER

miroho

q

STICKER

tafula

STICKER

TV

STICKER

khetheni

STICKER

tshidulo

STICKER

sofa

STICKER

fasitɔre

STICKER

furidzhi

STICKER

luvhone

STICKER

bunga/thoilɔthe



Ri a vusa. Vho vuwa hani namusi?

Ndi khou humbelavho mafhi.

Ndi vhugai?

Ndo livhuha.

Maipfi

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi linwe na linwe.

	tshelede		murengisi		thoile <th>the</th> ph <e>ipha</e>	the
	tshintshi		ole		tthisibe tsha mano	
	tshihwalazwirengwa		swigiri		tthisibe tsha zwigodelo	

Mibvumo

Bulani maipfi aya ni thetshelene miungo ya mibvumo ya u thoma:

W

wanga	wisa
wela	wone

Vhandani

Vhanelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi l̄inwe na l̄inwe.



vu



sa



swi



mu



re



ngi



si

Itani ndowendowe ni vhavhili (phere)

Itani ndowendowe ya litambwa ni na khonani yanu.

Ndi vhugai?




A: Mafhi ndi vhugai?

B: Ndi _____.



A: Vhurotho ndi vhugai?

B: Ndi _____.



A: Maswiri ndi vhugai?

B: Ndi _____.

Itani ndowendowe ni na Pule na Pam

Ni khou
t̄odou renga
mini?



Ndi khou t̄oda
vhurotho na
mafhi.



Kha ri nwale

Ni do renga mini?



vhurotho



mafhi



kherotsi



mugayo



swigiri



tshipinishi

U renga zwiambaro



Namusi ro ya vhengeleni la rokho.

Yoo! Vhonani rokho ya muvhala wa tada na wa lutombo. Ndi vhugai?

Maipfi

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi linwe na linwe.

	rokho		sogisi		hemmbe
	tshikete		tshikhapha		shothi
	zwienda		begepfarwa		muñadzi

Mibvumo

Bulani maipfi aya ni thetshelose miungo ya mibvumo ya u thoma:



hana

huma

hola

haka

Vhandani

Vhandani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi lirwe na lirwe.



re



nga



sho



thi



tshi



khi



pha



dzhe



si

Itani ndowendowe ni vhavhili (phere)

Itani ndowendowe ya litambwa ni na khonani yanu.

Ndi khou todou renga ...



Ndi khou todou renga rokho.

Ndi vhugai?



Ndi khou todou renga tshikete.

Ndi vhugai?



Ndi khou todou renga tshikhapha.

Ndi vhugai?

Itani ndowendowe ni na Pule na Pam

Ndi takalela dzhini.



Ndi takalela _____.



Ditoleni. Nambatedzani zwitikara kha siatari la 40.

40

Kha ri nwale



o - e - i

Nwalani maledere a no khou tahela ni fhedzise maipfi.



r _ kh _



sh _ th _



tsh _ k _ t _



h _ mmb _



tshi _ kh _ ph _



dzh _ n _

Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso
ni ambe nga zwine na
khou vhona.



Ndi a ya vhengeleni. Nda swika nda rengela vha hayani zwiliwa. Ndi renga vhurotho, mafhi, tshikoli na khavhishi. A thi rengi malegere.

Maipfi

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi linwe na linwe.

	vhurotho		kherotsi		matshipisi
	dzhusi ya maswiri		tshipinishi		khekhe
	Coke		tshienge		malegere

Mibvumo

Bulani maipfi aya ni thetshelene miungo ya mibvumo ya u thoma:



vaya	vili
vele	voda

Vhandani

Vhanelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi lirwe na lirwe.



swi



ri



tshi



pi



ni



shi



khe



re



tsi



tshi



e



nge

Itani ndowendowe ni vhavhili (phere)

Itani ndowendowe ya litambwa ni na khonani yanu.



A: Aa/Ndaa, ndi khou humbelavho dzhusi ya maswiri.

B: Ndi zwone, khei.

A: Ndi a livhuha.




A: Aa/Ndaa, mafhi ndi vhugai?

B: R20

A: Ndi a livhuha.

Itani ndowendowe ni na Pule na Pam

Ndi takalela dzhusi.



A thi takaleli _____.

Ri tshimbila ri tshi amba

Vhudzisani khonani dzanu thanu arali dzi tshi takalela zwiliwa zwi tevhelaho. Ni ri:

Ndi a takalela ?

Coke



khekhe

malegere

maapula

kherotsi

khovhe

dzhamu

mafhi

Kha ri nwale

Fhedzisani mafhungo aya:


Ndi takalela _____.

A thi takaleli _____.



Ditoleni. Nambatedzani zwitikara kha siatari ja 40.

Tshikoloni ri a guda



Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso ni ambe nga zwine na khou vhona.

Ri guda u vhala.
Ri guda u tamba rothe.
Ri guda u thusana.
Ri guda u amba Tshivenda

Maipfi

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi linwe na linwe.

	mudededzi		raba		pene
	bodo ya tshoko		mukhwama		penisela
	desike		tshikolo		rula

Mibvumo

Bulani maipfi aya ni thetshelose miungo ya mibvumo ya u thoma:



dada	disa
dema	dura

Itani ndowendowe ni vhavhili (phere)

Itani ndowendowe ya litambwa ni na khonani yanu. Vhudzisani uri:

Mukhwamani hu na mini?



Hei ndi pene yanga.




Hei ndi rula yanga.



Hei ndi penisela yanga.



Hetshi ndi tshigero tshanga.



Vhandani

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi lirwe na lirwe.



ru



la



pe



ni



se



la



ra



ba



mu



de



de



dzi

Itani ndowendowe ni na Pule na Pam

Ndi pfana na tshikolo.



Ndi guda u vhala na u nwala.



Ditoleni. Nambatedzani zwitikara kha siatari la 40.

40

Ri tshimbila ri tshi amba

Humbelani khonani tharu dzi ni sumbedze zwi re mikhwamani yavho.

Vha ri: Itshi ndi _____.



Kha ri nwale



rula

penisela

tshigero

pene

Nwalani maipfi ane a khou tchela.



Ndi nwala nga _____.



Ndi ola nga _____.



Ndi gera nga _____.




Ndi tala mutalo nga _____.

Zwine ra la tshikoloni

Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso
ni ambe nga zwine na
khou vhona.



Tshikoloni ri yela u guda.

Ri la zwiliwa zwa pfushi musi ri na ndala.

Ri livhutshela zwiliwa.

Maipfi

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi linwe na linwe.

	bodo		phuleithi		maapula
	tafula		zwiliwa		maswiri
	bawele		<u>la</u>		miomva

Mibvumo

Bulani maipfi aya ni thetshelose miungo ya mibvumo ya u thoma:

y

yanga


yanga

yela

yela

Vhandani

Vhanelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi na .



Itani ndowendowe ni vhavhili (phere)

Sumbani tshifanyiso ni livhuhe khonani yanu:

Ndo livhuha zwiliwa.



Ndo livhuha apula.



Ndo livhuha swiri.



Ndo livhuha muomva.

Ri tshimbila ri tshi amba

Vhudzisani khonani tharu ni ri: Ni khou ita mini?

Itani ndowendowe ni na Pule na Pam

Ni khou ita mini?



Ri khou la vhurotho.



Ditoleni. Nambatedzani zwitikara kha siatari 40.

40

Kha ri nwale



n̥tha ha

ngomu

murahu ha

phanda ha

Nwalani maipfi ane a khou .



Zwiliwa zwi _____ bodoni.




Bodo dzi _____ tafula.



Vhadededzi vha _____ tafula.



Vhana vha _____ tafula.



31

U kunakisa tshikoloni

Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso ni ambe nga zwine na khou vhona.



Namusi ndi duvha la u kunakisa tshikoloni.
Rothe ri a thusa kha u kunakisa luvhande lwa u tambela. Yoo, vhonani tshidula!

Maipfi

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi linwe na linwe.

	luswielo		malakati		mabammbiri
	binibege		daledale		ngilasi
	bara		bini ya mvusuludzo		pulasitiki

Mibvumo

Bulani maipfi aya ni thetshelise miungo ya mibvumo ya u thoma:



tata

tola

tera

tula

Vhandani

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi lirwe na lirwe.



fo



sho



lo



pu



la



si



ti



ki



ku



na



ki



sa



da



le



da



le

Itani ndowendowe ni vhavhili (phere)

Sumbani tshifanyiso ngi vhudzise khonani yanu uri:

Ni do da na zwifhio zwa u kunakisa?



Ndi do da na luswielo.



Ndi do da na tshipedi.



Ndi do da na binibege.

Itani ndowendowe ni na Pule na Pam



Sumbani zwithu zwo fhambanaho mukhwamani wanu ni vhudze khonani yanu uri zwi na mivhala ifhio.




Ditoleni. Nambatedzani zvitikara kha siatari ja 4l.

41

Kha ri nwale

Tshimbilani ndilani ni ende ni tshi nwala tshaka dza malakati ane na a vhona, ni tale mutalo u no sumbedza bini line na tea u dzhenisza malakati khalo.



mabammbiri

pulasitiki

ngilasi

Mađuvha a mvula na masana



A thi pfani na mvula, a thi pfani na maya. A thi pfani na makole. Ndi pfana na masana ndo ambara l̄inadzi l̄anga la duvha.

Maipfi

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi l̄inwe na l̄inwe.

	dzhasi la mvula		dzhesi		muñadzi wa duvha
	tshisamburení		mvula		ngilasi dza duvha
	mabutswu		musengavhadzimu		thovho

Mibvumo

Bulani maipfi aya ni thetshelene mibvumo ya pfalandočhe:

r

unga	sunda
dunga	kupa

Vhandani

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi linwe na linwe.



mu ya ni



mvu la ni



du vha ni



ma ko le ni

Itani ndowendowē ni vhavhili (phere)

Vhudzani khonani yaču zwine na takalela u ita musi wa mvula na zwine na takalela u ita musi mutsho u wa masana.



Musi wa mvula ndi **ṭalela TV**.



Musi wa mutsho wa masana ndi **namela baisigiri**.

Kha ri imbe

Inwi na khonani dzanu imbanu luimbo ulu.



Nga i vhuye mulobilo! Kolongonya.
Nndu khulu i na biko! Kolongonya.
Vhommane mmbebeni! Kolongonya.
Ni nnyise lufherani! Kolongonya.



Ditoleni. Nambatedzani zwitikara kha siatari **la 4!**

4!

Kha ri nwale

Nwalani maipfi ane a khou ṭahela.

muñadzi dzhasi **la** mvula tshisambureni

badzhi muñadzi wa **duvha** thovho



Musi hu tshi rothola ndi ambara _____
na _____.



Musi hu tshi fhisa ndi ambara _____
na _____.



Musi mvula i tshi na ndi ambara _____
na _____.


Kha ri ambe

Lavhelesani
tshifanyiso ni
ambe nga zwine
na khou vhona.

mvula



muya




gommbogo



ROTHOLA



FHISA



Namusi hu khou rothola. Vhonani gammbogo.

Namusi hu na maya. Kha ri fhufhise khaithi.

Namusi hu khou fhisa na hone lo tou kelengende!

Kha ri bambele.

Maipfi

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi linwe na linwe.

	magilavu		muñadzi		khosishumu
	dzhasi		khaithi		gebisi
	tshikhafu		bambelo		shothi



Itani ndowendōwe ni vhavhili (phere)

Mutsho wa ñamusi ndi mutshode?

Vhudzani khonani yanu zwe na ambara.

Sounds

Bulani maipfi aya ni thetshelese miungo ya mibvumo ya u thoma:

S	sase	simbe	sera	sola
----------	------	-------	------	------

Kha ri ñwale

Itani thikhi **tswuku** ✓ kha zwiabaro zwa musi hu tshi fhisa na thikhi ya lutombo ✓ kha zwa musi hu tshi rothola.




19

Khalanwaha

Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso ni ambe nga zwine na khou vhona.

Ndi pfana na lut^{avula}/
tshimedzi.
Ndi takadzwa
nga u vhona
maf hondo
na
ngwana.




Ndi pfana na tshilimo.
Ndi takadzwa
nga u tamba
masanani.



Ndi pfana
na vhuria. Ndi
takadzwa nga u ora mulilo.



Ndi pfana
na tshifhefho.
Ndi takadzwa nga
u kanda mat^{ari} o omaho.



Maipfi

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi linwe na linwe.

	vhuria		tshifhefho		mulilo
	tshilimo		lut ^{avula} /tshimedzi		fhisia
	mat ^{ari}		f hondo		rothola

Mibvumo

Bulani maipfi aya ni thetshelese miungo ya mibvumo ya u thoma:



nama

nii

nenga

nowa

Vhandani

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi lirwe na lirwe.



tshi li mo



tshi fhe fho



vhu ri a



lu ta vu la

Itani ndowendowe ni vhavhili (phere)

Olani tshifanyiso tshi no sumbedza zwine na takalela u ita kha khalañwaha dzo fhambanaho.

Sumbedzani khonani yanu izwi zwifanyiso ni mu vhudze zwe na ola.

TSHILOMO

VHURIA

Kha ri ñwale

Nwalani fhungo nga tshiñwe tsha zwifanyiso zwanu.

Kha ri ñwale

Lutavula/Tsimedzi

Tshilimo

Tshifhefho

Vhuria

Fhindulani mbudziso.

Ndi khalañwaha ifhio ine na i funesa.

Duvha la mabebo lanu ndi la khalañwaha ifhio?



Ditoleni. Nambatedzani zwitikara kha siatari la 4!

41

20

Ditoleni



1

Ni kha di elelwa maipfi
aya?

11



tshelede

STICKER

murengisi

STICKER

thoilethephiepha

STICKER

tshintshi

STICKER

ole

STICKER

tshisibe tsha
mano

STICKER

tshihwalazwirengwa

STICKER

swigiri

STICKER

tshisibe tsha
zwigedelo

12

STICKER

rokho

STICKER

sogisi

STICKER

hemmbe

STICKER

tshikete

STICKER

tshikhipha

STICKER

shothi

STICKER

zwienda

STICKER

begepfarwa

STICKER

muñadzi

13

STICKER

vhurotho

STICKER

kherotsi

STICKER

matshipisi

STICKER

dzhusi ya maswiri

STICKER

tshipinishi

STICKER

khekhe

STICKER

Coke

STICKER

tshienge

STICKER

malegere

14

STICKER

mudededzi

STICKER

raba

STICKER

pene

STICKER

bodo ya tshoko

STICKER

mukhwama

STICKER

penisela

STICKER

desike

STICKER

tshikolo

STICKER

rula

15

STICKER

bodo

STICKER

tafula

STICKER

phuleithi

2

Nambatedzani
zwitikara ho teaho.

3

Sumbani tshifanyiso ni vhudzise
khonani yanu uri:

Ndi mini
itshi?

15

STICKER

zwiliwa

STICKER

la

STICKER

maapula

16

STICKER

luswielo

STICKER

malakati

STICKER

mabammbiri

STICKER

binibegé

STICKER

daledale

STICKER

ngilasi

STICKER

bara

STICKER

bini ya mvusuludzo

STICKER

pulasitiki

17

STICKER

dzhiasi la mvula

STICKER

dzhesi

STICKER

muñadzi wa
duvha

STICKER

tshisamburení

STICKER

mvula

STICKER

ngilasi dza duvha

STICKER

mabutswu

STICKER

musengavhadzimu

STICKER

thovho

18

STICKER

magilavu

STICKER

muñadzi

STICKER

khosishumu

STICKER

dzhasi

STICKER

khaithi

STICKER

gebisi

STICKER

tshikhafu

STICKER

bambo

STICKER

shothi

19

STICKER

vhusia

STICKER

tshifhefho

STICKER

mulilo

STICKER

tshilimo

STICKER

lutavula/tshimedzi

STICKER

fhisa

STICKER

matari

STICKER

fhondo

STICKER

rothola

21

Zwiñu zwa bulasini



Ro dalela gugu washu bulasini.
 Vha na zwifuwo zwinzhi.
 Vha lima mitshelo na miroho.

Maipfi

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi linwe na linwe.

	teretere		dzuvhaduvha		nawadala
	rabulasi		tshiengé		nyala
	muswiri		piere		fhuri

Mibvumo

Bulani maipfi aya ni thetshelise miungo ya mibvumo ya u thoma:

f

fagi

findi

fefe

fula


Itani ndowendowe ni vhavhili (phere)

Sumbani tshifanyiso ni vhudzise khonani yanu uri:

Mutshelo une na u funesa ndi ufhio?



Ndi funesa tshienge.



Ndi funese pierie.



Ndi funesa fhuri.

Ri tshimbila ri tshi amba


Humbelani khonani yanu uri:

A gade sa




bere

A ginde fhasi sa



kholomo

A vhumbuluwe sa



nguluvhe

A thatharike sa




mukukulume

A thamuwe sa



muvhuda

A hinyehinye



sa sekwa



Ditoleni. Nambatedzani zwitikara
kha siatari la 60.

60

Kha ri nwale

Itani thikhi ya lutombo ✓ kha zwiliwa zwi no bva kha mafhi. Itani thikhi tswuku ✓ kha zwiliwa zwi no bva kha nama. Itani thikhi dala ✓ kha mitshelo na miroho.


































Bulasini ya mafhi



Ndo ya bulasini ya mafhi nda vhona kholomo.

Ndi pfana na tshisi na tshokoleithi.

Ndi pfana na yogati na aisikhirimu.

Maipfi

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi linwe na linwe.

	mafhi		aisikhirimu		gani
	tshisi		yogati		luhura
	botoro		tshokoleithi		tshipelupelu

Mibvumo

Bulani maipfi aya ni thetshelose miungo ya mibvumo ya u thoma:



th	thanga	thingo
thekha	thoho	

Itani ndowendowe ni vhavhili (phere)

Sumbani tshifanyiso ni vhudzise khonani yanu uri:



Ni a pfana na **yogati**?



Ni a pfana na **tshokoleithi**?



Ni a pfana na **tshisi**?



Ni a pfana na **aisikhirimu**?

Vhandani

Vhanelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi lirwe na lirwe.



bo



yo



to



ga



ro



ti




mu



ta



da



ra



bu



la



si

Itani ndowedzo ni na Pule na Pam

Ni a pfana na tshisi?

Ee, ndi a pfana nayo.




Ditoleni. Nambatedzani zwitikara kha siatari la 60.

60

Kha ri nwale

Shumisani nomboro idzi dzi ni

thuse u khalara tshifanyiso itshi.



1 mutada

2 burauni

3 lutombo

4 mutswu

5 mudala

b mutswuku



Zwiṁwe zwipuka zwi ri thusa u hwala zwithu.

Zwi ri isa tshikoloni.

Ri tea u zwi vhavhalela uri zwi kone u ri thusa.

Maipfi

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi linwe na linwe.

	pfulotshewa		mavheleni		danga
	donngi		phulu		bere
	donngigariki		dzembe		sale

Mibvumo

Bulani maipfi aya ni thetshelise miungo ya mibvumo ya u thoma:



ole	onga
ofha	ola

Vhandani

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi lirwe na lirwe.

thu	sa	na	na	me	la
shu	me	la	vha	vha	le la

Itani ndowendowe ni vhavhili (phere)

Vhudzani khonani yanu mishumo ya zwifuwu izwi.



Rabulasi u namela bere.



Phulu i kokodza dzembe.



U ya tshikoloni o namela gariki.

Itani ndowedzo ni na Pule na Pam

Ni na tshifuwohaya?

Ee, ndi na _____.



Ditoleni. Nambatedzani zvitikara kha siatari ja 60.

60

Kha ri nwale

Talani mutalo ni tshi livhanya tshipuka/mutshini na tshishumiswa.

donngi



phulu



bere




teretere



dzembe



sale



baga



gariki

Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso ni ambe
nga zwine na khou vhona.



Ri tamba ri tshi gonya.

Ra fhufha, ra gidima, ra thamuwa ri tshi tharamuwa.

Nyonyoloso i ita uri ri dzule ro takala.

Maipfi

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi linwe na linwe.

	raha		fhufha		debetita
	gidima		gonya		tshigariki
	posa		tshimbila		dzhangilidzhimu

Mibvumo

Bulani maipfi aya ni thetshelese miungo ya mibvumo ya u thoma:

S

sale	sila
senenga	suko

Vhandani

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi lirwe na lirwe.



ba



fhu



ta



ti



sa



na

Itani ndowendowe ni vhavhili (phere)

Sumbani tshifanyiso ndi vhudzise khonani yanu uri:

Ndi khou ita mini?



Ni khou bambela.



Ni khou dembetita.



No namela baisigiri.



Ni khou raha bola.

Ri tshimbila ri tshi amba

Edziselani mutambo muñwe na muñwe ni ri khonani dzanu dzi bule zwine na khou edzisela.



Itani ndowedzo ni na Pule na Pam



Ni khou ita mini?

Ndi khou posa bola.



Ditoleni. Nambatedzani zwičikara kha siatari la 60.

60

Kha ri nwale

Lavhelesani zwifanyiso ni nwale maipfi o teaho:



Ni khou _____.



Ni khou _____.



Ni khou _____.



Ni khou _____.



Ni khou _____.



25

Duvha la mitambo

Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso
ni ambe nga zwine na
khou vhona.



Ro diphina nga duvha la mitambo.
Ya mbo thoma u na.
Ro the ra shavhela kilasini.

Maipfi

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u
thoma ya ipfi linwe na linwe.

	vhuno		thenisi		mateki
	bola		nete		tshifaramadi
	tshikoro		bambela		nyamunaithi

Mibvumo

Bulani maipfi aya ni thetshelise miungo ya mibvumo ya u thoma:



ndala	ndila
ndevhe	nduhu

Vhandani

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi lirwe na lirwe.



ga

vha



po

sa

fhu

lu

le

dza

mu

gi

di

mo

Itani ndowendowe ni vhavhili (phere)

Sumbani tshifanyiso ni vhudze khonani yanu uri:



Vha khou **bambela**.



U khou **gidima**.



U khou **rwa bola**.



I khou **na**.

Itani ndowedzo ni na Pule na Pam



Ni khou ita
mini?



Ditoleni. Nambatedzani zwitikara
kha siatari ja 60.

60




Kha ri nwale

Talani mutalo ni livhanye mutambo na tshishumiswa.



thenisi




ragibii



vhubambeli



mugidimo



khirikhethé



netibolo



bethe




bola ya netibolo



bola ya ragibii



matéki



rakhethé



magogolosi

Mutambo wanga



Ri tamba ragibii.
Ra tamba netibolo.
Gavhani bola asiyo.

netibolo

Ri tamba bola ya milenzhe.
Ri tamba na thenisi. Irwani bola.
Ri khou bambela.

Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso ni ambe nga zwine na khou vhona.

u bambela

Maipfi

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi linwe na linwe.

	sokhabolo		netibolo		vhuno
	ragibii bolo		thenisibolo		tshiputelamavhudzi
	tshikhipha		rakhethé		magogolosi

Mibvumo

Bulani maipfi aya ni thetshelose miungo ya mibvumo ya u thoma:



hana	hoha
heke	huma

Vhandani

Vhandani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi lirwe na lirwe.



bo

la



ne



ti



bo



lo



ra

gi



bi



i



the




ni



si

Itani ndowendowe ni vhavhili (phere)

Sumbani tshifanyiso ni vhudze khonani yanu uri:



U khou raha bola.



U khou posa bola.



U khou gidima o fara bola.



U khou bambela.

Itani ndowedzo ni na Pule na Pam



Ni takalela
mutambo uf'lio?

Ndi tamba
ragibii.



Ditoleni. Nambatedzani zwičikara
kha siatari la bl.

61

Kha ri nwale

ragibii

thenisi

bola ya milenzhe

netibolo

Nwalani maipfi ane a khou tħahela ane a tħutshelana na zwifanyiso.



Ri khou tamba

nga sokhabolo.



Ri khou tamba

nga bola
ya ragibii (ragibibolo).



Ri khou tamba

nga rakheth.



Ri khou tamba

nga bola
ya nete (netibolo).



Ndi khou vhona kholomo khulukhulu. Ndi khou vhona ngwana t^hukhut^hukhu. Ndi khou vhona tshikukwana tshi^luku^luku. Ndi khou vhona bere ya burauni. Ndi khou vhona nguluvhe ya u nona. Ni kona u vhona mini?

Maipfi

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi l^hinwe na l^hinwe.

	ngwana		nguluvhe		tshidula
	bere		mbudzi		muvhuda
	kholomo		sekwa		notshi

Mibvumo


Bulani maipfi aya ni thetshelene miungo ya mibvumo ya u thoma:

u


ul<u>u</u>	unga
unda	uyu

Vhandani

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi na .



do n ngi



ku se kwa



tshi fu wo



ngu lu zwa na

Itani ndowendowe ni vhavhili (phere)

Sumbani zwifanyisoni ni vhudze khonani yanu madzina a zwipuka zwiħulwane na zwiżuku.



Heyi ndi **kholomo**.



Heyi ndi **mbudzi**.



Heyi ndi **bere**.



Heļi ndi **sekwa**.



Heyi ndi **donngi**.

Itani ndowedzo ni na Pule na Pam

Ndi khou vhona
kholomo na
mbudzi.



Ndi khou
vhona sekwa na
nguluvhe.




Ditolleni. Nambatedzani zwiżikara
kha siatari la bl.

61

Kha ri nwale

Nwalani dzina ċone ċa tshipuka.



_____ i khou fula.



_____ li khou tala.



_____ i khou nwa.



_____ i khou fhufha.

Ri tshimbila ri tshi amba


Vhudzisani khonani
dzañu tħanu uri:
_____ i ta
muungo uf'gio?



Khuhu na gumba

Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso ni ambe nga zwine na khou vhona.



Phambo i kudzela makumba.
Tshikukwana tshi a thothonya.
Tshikukwana tshi vha phambo.

Maipfi

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi linwe na linwe.

	tshinoni		mukukulume		muthenga
	phambo		makumba		thothonya
	tshikukwana		tshitaha		nkhwe

Mibvumo

Bulani maipfi aya ni thetshelene miungo ya mibvumo ya u thoma:



e	emere	edza
	egere	peta

Vhandani

Vhandani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi lirwe na lirwe.



khu | hu



mu ku ku lu me



mu | ta | da



tho | tho | nya

Itani ndowendowe ni vhavhili (phere)

Talutshedzani khonani yanu zwine zwa khou bvelela kha tshifanyiso tshi re kha siatari la seli. Ni ri:



Tsha u thoma phambo i kudzela gumba.



Ha tevhela u thothonya ha tshikukwana tshi tshi bva gumbani.



Ha tevhela ...

Itani ndowedzo ni na Pule na Pam



Ri a vusa
Pam.



Ri a vusa ____.



Ditoleni. Nambatedzani zvitikara kha siatari la bl.

bl

Kha ri imbe

Imbani na khonani dzanu.



Zwiⁿoni zwivhili; zwo dzula kha mutanda;
Tshiⁿwe ndi Thengu tshiⁿwe ndi Thadu.

Fhufha Thengu,
Fhufha Thadu.
Vhuya Thengu,
Vhuya Thadu.



Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso
ni ambe nga zwine na
khou vhona.



Ri ya Vhugalaphukha ha Kruger. Ri vhona ndou khulukhulu. Ri vhona thuda ndapfundapfu. Ri vhona mvuvhu ya u nona.

Maipfi

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi linwe na linwe.

	ndou		mvuvhu		nowa
	tshugulu		nngwe		tshibode/khamba
	thoho		ngwena		thuda

Mibvumo

Bulani maipfi aya ni thetshelise miungo ya mibvumo ya u thoma:

i	inga	ito
	bibi	dini

Itani ndowendowe ni vhavhili (phere)

Sumbani zwifanyisoni ni vhudze khonani yanu madzina a zwipuka zwa daka.

	Heyi ndi ndou .
	Heyi ndi mvuvhu .
	Heyi ndi mbidi .
	Heyi ndi nowa .
	Heyi ndi khamba .
	Heyi ndi tshugulu .

Vhandani

Vhanelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi na .


tho	ho
n	ngwe

thu	da
ndo	u

Ri tshimbila ri tshi amba

Humbelani khonani yanu uri:

A tshimbile sa



ndou

A songolowe sa



nowa

A tale sa



ngwena

A fhufhe sa



mbidi

Ditolleni. Nambatedzani zwitikara kha siatari la bl.

61

Kha ri nwale

Nwalani maipfi a ne a khou tshahela.

	Ndou _____.
	Thuda _____.
	Tshobode tsha _____.


ndapfundapfu

khulukhulu

thotho

Ri tshimbila ri tshi amba

Vhudzisani khonani yanu uri: Ndi tshipuka tshifhio tshilapfulapfu, kana tsha thotho, kana tsho nonaho?



30

Ditoleni



I Ni kha di elelwa maipfi
aya?

21



teretere

STICKER

dzuvhaduvha

STICKER

nawadala



rabulasi

STICKER

tshienge

STICKER

nyala



muri wa mutshelo

STICKER

piere

STICKER

fhuri

22



mafhi

STICKER

aisikhirimu

STICKER

gani



tshisi

STICKER

yogati

STICKER

luhura



botoro

STICKER

tshokoleithi

STICKER

tshipelupelu

23



pfulotshewa

STICKER

mavheleni

STICKER

danga



donngi

STICKER

phulu

STICKER

bere



gariki ya donngi

STICKER

dzembe

STICKER

sale

24



raha

STICKER

fhufha

STICKER

debetita



gidima

STICKER

gonya

STICKER

tshigariki



posa

STICKER

tshimbila

STICKER

dzhangilidzhimu

25



vhuno

STICKER

bola ya milenzhe

STICKER

mateki

2

Nambatedzani
zwitikara ho teaho.

3

Sumbani tshifanyiso ni vhudzise
khonani yanu uri:

Ndi mini
itshi?

25

STICKER

thenisi

STICKER

nete

STICKER

tshifaramadi

26

STICKER

sokhabolo

STICKER

khokho

STICKER

vhuno

STICKER

ragibiibolo

STICKER

thenisibolo

STICKER

tshiputelamavhudzi

STICKER

tshikhipha

STICKER

rakhethé

STICKER

magogolosi

27

STICKER

ngwana

STICKER

nguluvhe

STICKER

tshitula

STICKER

bere

STICKER

mbudzi

STICKER

muvhudza

STICKER

kholomo

STICKER

sekwa

STICKER

notshi

28

STICKER

tshinoni

STICKER

mukukulume

STICKER

muthenga

STICKER

phambo

STICKER

makumba

STICKER

thothonya

STICKER

tshikukwana

STICKER

tshitaha

STICKER

nkhwe

29

STICKER

ndou

STICKER

mvuvhu

STICKER

nowa

STICKER

tshugulu

STICKER

nngwe

STICKER

tshibode / khamba

STICKER

thoho

STICKER

ngwena

STICKER

thuda

Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso
ni ambe nga zwine na
khou vhona.



Jabu na vha muča wa hawe vha
lima miroho.

Mbudzi i sa pfi ya mbo la ila
miroho yočhe.

Ri tea u pandamedza mbudzi iyi.

Ri tea u lugisa luhura.



Maipfi

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u
thoma ya ipfi linwe na linwe.

	ngade ya miroho		miroho		madabula
	mbudzi		eregisi		čamatisi
	luhura		khavhishi		tshikoli

Mibvumo

Bulani maipfi aya ni thetshelene miungo ya mibvumo ya u thoma:

	bodo	pora
goko		

Itani ndowendowe ni vhavhili

Vhudzisani khonani yanu uri:


Ndi mini nne?

Muvhala wanga ndi wa burauni. Ndi na milenzhe mina na mananga mavhili.

Muvhala wanga ndi wa burauni nahone ndi khufhi.

Muvhala wanga ndi wa tshitopana nahone ndi khufhi.

Muvhala wanga ndi wa tshitopana nahone ndi a shululea.



Vhandani

Vhanelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi liñwe na liñwe.

kha	vhi	shi	tshi	ko	li	
da	bu	la	ta	ma	ti	si

Itani ndowendowe ni na Pule na Pam



No vuwa hani?



Ndo takala.



Ditolleni. Nambatedzani zwitikara kha siatari ja 80.

80

Phindulo: (1) mbudzi, (2) dabalua, (3) kheroti, (4) dzhusi ya maswiri

Kha ri ñwale

Nwalani uri Ndi pfana na kana A thi pfani na zwikalani zwo teaho.

	Ndi pfana na dzhusi ya maswiri.		maðabula.
	eregisi.		tshikoli.
	matamatisi.		tshipinishi.
	khavhishi.		nyala.

Ndi pfana na

A thi pfani na


Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso
ni ambe nga zwine na
khou vhona.




Sangwetshi ya botoro ya nduhu na muomva

Zwine na do shumisa:



zwi^{lai} zwa 2 zwa vhurotho

botoro ya nduhu,



muomva muthihi wo vhibvaho

madzharini



lufhangna na phuleithi.



1. Dodzani madzharini kha zwi^{lai} zwa vhurotho vhuvhili hazwo.
2. Dodzani nyana botoro ya nduhu kha tshi^{lai} tshithihi.
3. Tshetshelelani muomva u bve zwi^{lai}. Vheani zwi^{lai} izwi zwa muomva kha vhurotho.
4. Mamaredzani zwi^{lai} zwivhili zwa vhurotho.
5. Dikandenri nga sangwetshi yanu!



Maipfi

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi linwe na linwe.

	vhurotho		madzharini		bawele
	muomva		dzhamu		phuleithi
	botoro ya nduhu		ndirivhe		lufhangna

Mibvumo

Bulani maipfi aya ni thetshelose miungo ya mibvumo ya u thoma:



tala

tika

teka

topola

Vhandani

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi lirwe na lirwe.



sa



ngwe



tshi



ndu



hu



bo



to



ro



mu



o



mva

Itani ndowendowe ni vhavhili (phere)

Itani ndowendowe ya litambwa ni na khonani yanu.

Ni a kona?



A: Ni a kona u ita sangwetshi?

B: Ee ndi a kona.



A: Ni a kona u ita khekhe?

B: Hai. A thi koni.

Itani ndowendowe ni na Pule na Pam


Vhudzani Pule uri ni nga kona u ita mini.




Ditoleni. Nambatedzani zwitikara kha siatari ja 80.

80

Kha ri nwale



Hu shumiswa vhurotho vhungafhani?



Hu shumiswa miomva mingana?



Ni do shumisa mini kha u tshea sangwetshi?



muthihi

zwivhili


lufhangi

Nwalani zwine zwa shimiswa kha u ita sangwetshi.

Ni do shumisa zwilai _____.

Ni do shumisa muomva _____.

Ni do shumisa _____.



Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso ni ambe nga zwine na khou vhona.

Ni sedze matungo o^{the} musi ni tshi pfuka. Imani, lavhelesani kha tshau^{la} na kha tshamonde. Lavhelesani haf hu kha tshau^{la} ni kone u pfuka.

Itani ndowendowe ni vhavhili

Sumbedzani khonani yanu kutshimbilele kwa u bva tshikoloni a tshi ya fhethu huraru ho fhambanaho afho kha mepe.

Maipfi

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi linwe na linwe.

	luswayo lwa tshitopo		mutswuku		tshamonde
	roboto		mutada		tshau ^{la}
	mavhalambidi		mudala		baisigiri

Mibvumo

Bulani maipfi aya ni thetshelose miungo ya mibvumo ya u thoma:



raru	rina
rera	rura

Vhandani

Vhanelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi lirwe na lirwe.

mu	ta	da	ba	i	si	gi	ri
pfu	ka	ma	vha	la	mbi	di	

Itani ndowendowe ni vhavhili (phere)

Sumbani tshifanyiso ni vhudzise khonani yanu uri:

Ndi mini itshi?



Heyi ndi **roboto**.



Holu ndi **luswayo lwa tshitopo**.



Heyi ndi **baisigiri**.



Hoyu ndi **modoro**.


Ri tshimbila ri tshi amba

Sumbedzani khonani tharu kupfukele kwa bada. Vha sumbedzeni kusedzele kwa kha tshaula na tshamonde.




Kha ri nwale

Thusani Tim a tshi ya tshikoloni. Mu vhudzeni uri a khonele kha tshamonde, kha tshau la na uri a ime.




Ditoleni. Nambatedzani zwitikara kha siatari la 80.

80



Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso
ni ambe nga zwine na
khou vhona.



roboto

Sam u ya tshikoloni nga baisigiri.
Jabu u ya tshikoloni nga gariki ya donngi.
Ndi ya tshikoloni nga bisi. Khonani yanga u ya
tshikoloni nga milenzhe.

Maipfi

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u
thoma ya ipfi linwe na linwe.

	modoro		tshidimela		lori
	bisi		baisigiri		ambulentse
	thekhisi		tshimbila		tshidzimamulilo

Mibvumo

Bulani maipfi aya ni thetshelise miungo ya mibvumo ya u thoma:

S

samba	simbe
sema	somba

Kha ri imbe

Imbani ulu luimbo.



Malinga a bisi a a mona, a monamona, a monamona.
Malinga a bisi a a mona, a monamona, a monamona.
Duvha la vhuya la kovhela.



Ditoleni. Nambatedzani zwitikara kha siatari la 80.

80

Vhandani

Vhanelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi linwe na linwe.



the khi si



thu thu thu



a mbu le n tse

Kha ri ole

Olani tshifanyiso ni tshi sumbedza uri ni ya nga mini tshikoloni duvha linwe na linwe. Lavhelesani zwifanyiso zwa vhanwe vhana ni vhone uri vha shumisa vhuendedzi hu na fana na hanu naa.

Ri tshimbila ri tshi amba

Vhudzisani khonani dzanu thanu uri dzi ya tshikoloni nga nini. Ni ri:

Ni ta tshikoloni nga _____ ?

thekhisi



bisi

modoro

tshidimela

baisigiri



Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso
ni ambe nga zwine na
khou vhona.

Ndi tou tama arali ndi tshi nga namela buf'ho kana
tshidimela.

Ndi tou tama arali ndi tshi nga namela gungwa.

Maipfi

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u
thoma ya ipfi linwe na linwe.

	gungwa		buf'ho		thuthuthu
	ngalavha		helikhophutha		donngigariki
	gungwanzhini		rokhethe		lori

Mibvumo

Bulani maipfi aya ni thetshelise miungo ya mibvumo ya u thoma:

W

wana	wina
wela	wone

Itani ndowendowe ni vhavhili (phere)

Sumbani tshifanyiso ni vhudzise khonani yanu uri:

Ndi khou kita mini?



Ni khou la.



Ndi khou **tshimbila**.



No **namela baisigiri**.

Vhandani

Vhanelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi lirwe na lirwe.



gu ngwa



he li



kho phu tha



bu fho



gu ngwa



nzhi ni

Ri tshimbila ri tshi amba

Vhudzisani khonani dzanu tharu uri:

Ni khou ita mini?



Ditolleni. Nambatedzani zwitikara kha siatari la 81.

81

Kha ri nwale

Itani thikhi ya **lutombo** kha vhuendedzi **ha madini** ✓. Itani thikhi **tswuku** kha vhuendedzi **ha shangoni** ✓. Itani thikhi **dala** kha vhuendedzi **ha muyani** ✓.

































Phathi ya ḫuvha ḥa mabebo

Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso
ni ambe nga zwine na
khou vhona.

Kha ri imbe

Wo bebwa hafhu,

Nga ḫuvha heli,

U hule hafhu.

U hule hafhu, u hulehule!

Maipfi

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi ḥinwe na ḥinwe.



makhandela



mabaloni



matshipisi

khekhe



mpho



nyamunaithi

Mibvumo

Bulani maipfi aya ni thetshelose miungo ya mibvumo ya u thoma:



bani


bibi

bele

bodo

Vhandani

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi linwe na linwe.



m



pho



ma




kha



nde



la



khe



khe



ma



ba



lo



ni

Itani ndowendowe ni vhavhili (phere)

Itani ndowendowe ya litambwa ni na khonani yanu.

A: Nandi. Ni pfi nnyi?

B: Joe.

A: No bebwa lini?

A: 5 Thafamuhwe.

A: Ni kha gireidi ifhio?

B: Gireidi ya 3

A: Ni dzhena ngafhi tshikolo?

B: Ndi dzhena _____.

Kha ri nwale

Nwalani maipfi ane a khou tahela.

Ndo bebwa nga la _____.

Ndi kha gireidi ya _____.

Itani ndowendowe ni na Pule na Pam

Ndi takalela u dzhena tshikolo.



Ndi guda u vhala na u nwala.

Ri tshimbila ri tshi amba

Vhudzisani khonani tharu ni ri:
No bebwa lini?
Ni kha gireidi ifhio?



Ditoleni. Nambatedzani zwiñkara kha siñari la 81.

81



Miňwedzi ya ḥwaha

Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso
ni ambe nga zwine na
khou vhona.



Mibvumo


Bulani maipfi aya ni thetshelose miungo ya mibvumo ya u thoma:

m

mama	mila
meme	mota

Vhandani

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi na .



Kha ri imbe

Imbani luimbo ulu ni na khonani dzanu.

Phando wee! Luhuhi wee!
Thafamuhwe! Lambamai!
Shandunthule! Fulwi!
Fulwana! Idani ri tambe.
Hee Thangule wee!
Khubvumedzi wee!
Tshimedzi, Lara na
Nyendavhusiku! Idani ri
tambe.

Itani ndowendowe ni na Pule na Pam



Duvha la
mabebo lanu
ndi la lini?



Duvha la
mabebo langa
ndi la _____.

Kha ri nwale

Vhudzisani khonani dzanu thanu uri maduvha a mabebo avho ndi a lini. Nwalani deithi dza hone.

Dzina:

Duvha:

Nwedzi:

Vhathu vha no ri thusa



Makhanikhe u lugisa goloi yashu.
 Mufhati u fhaṭa nn̄du ya hashu.
 Mubiki u ita ḥofo dza vhurotho vhu no fhisa.
 Ri pfana na vhurotho.

Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso
ni ambe nga zwine na
khou vhona.

Maipfi

Vhandelani majipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi ḥinwe na ḥinwe.

	mubiki		mudzimamulilo		makhanikhe
	dokotela		mufhati		mutshimbidzaposwo


Mibvumo

Bulani maipfi aya ni thetshelene miungo ya mibvumo ya u thoma:

	langa	linga
	lenga	longa

Vhandani

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi lirwe na lirwe.



Kha ri nwale

Nwalani nomboro dza lutingo. Dzi vhaleleni khonani wanu.



Mapholisa:



Zwidzimamulilo:



Ambulentse:



Mubebi wanu:




Kha ri nwale

Wanani ndila ya u ya nduni ine ya khou swa.





Ditoleni. Nambatedzani zwitikara kha siatari ja 81.

81



Kha ri ambe

Lavhelesani
tshifanyiso
ni ambe nga
zwine na
khou vhona.



Ndi a livhuha mudededzi
wanga. Zwino ndi vho
kona u amba
Tshivenda.

Maipfi

Vhandelani maiipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u
thoma ya ipfi linwe na linwe.

	maluvha		mudededzi		bugu
	garat�		mugudi		pene

Mibvumo

Bulani maipfi aya ni thetshelose miungo ya mibvumo ya u thoma:



tata

tika

tekateka

tona

Vhandani

Vhandelani maipfi aya ni tshi tevhela miungo yao, ni kone u bula mibvumo ya u thoma ya ipfi lirwe na lirwe.



ma lu vha



mu de de dzi



ta ka la



Tshi ve nda

Itani ndowendowe ni vhavhili (phere)

Livhuwani khonani yanu.



Ndo livhuha bugu.



Ndo livhuha maluvha.

Itani ndowendowe ni na Pule na Pam



Ndi a livhuha
mudededzi nge
vha _____.



Ditoleni. Nambatedzani zwitikara
kha siatari la 81.

81

Kha ri nwale

Olani garata ni nwalele mudededzi wanu mulaedza wa u livhuha.

Mudededzi wanga

Ndi a livhuha nge vha nngudisa u
amba Tshivenda.

I bva ha: _____

40

Ditoleni



1

Ni kha di elelwa maipfi
aya?

31



ngade ya miroho

STICKER

miroho

STICKER

madabula

STICKER

mbudzi

STICKER

eregisi

STICKER

tamatisi

STICKER

luhura

STICKER

khavhishi

STICKER

tshikoli

32

STICKER

vhurotho

STICKER

madzharini

STICKER

bawele

STICKER

muomva

STICKER

dzhamu

STICKER

phuleithi

STICKER

botoro ya nduhu

STICKER

ndirivhe

STICKER

lufhangang

33

STICKER

luswayo lwa
tshitopo

STICKER

mutswuku

STICKER

tshamonde

STICKER

roboto

STICKER

mutada

STICKER

tshaula

STICKER

mavhalambidi

STICKER

mudala

STICKER

baisigiri

34

STICKER

modoro

STICKER

tshidimela

STICKER

truck

STICKER

bisi

STICKER

baisigiri

STICKER

ambulentse

STICKER

thekhisi

STICKER

tshimbila

STICKER

tshidzimamulilo

2

Nambatedzani
zwitikara ho teaho.

3

Sumbani tshifanyiso ni vhudzise
khonani yanu uri:

Ndi mini
itshi?

35

STICKER

gungwa

STICKER

bufho

STICKER

thuthuthu

STICKER

ngalavha

STICKER

helikhophutha

STICKER

donngigariki

STICKER

gungwanzhini

STICKER

rokhethe

STICKER

lori

36

STICKER

makhandela

STICKER

mabaloni

STICKER

matshipisi

STICKER

khekhe

STICKER

mpho

STICKER

nyamunaithi

38

STICKER

mubiki

STICKER

mudzimamulilo

STICKER

makhanikhe

STICKER

dokotela

STICKER

mufhati

STICKER

mutshimbidzaposwo

39

STICKER

maluvha

STICKER

mudededzi

STICKER

bugu

STICKER


garata


STICKER

mugudi

STICKER

pene





maipfi



apula (apple)

Kuambele kwa nga misi

